

LENANE LA TLOTLONTSWE YA DIPALO

Tlotlontswe	Tlhaloso
Dibopeho tsa 2-D	Dibopeho tse bateletseng tse nang le bolelele le bophara. Jwaloka didikadikwe, dikgutlonnetsepa/dikwere, le dikgutlotharo
Dintho tsa 3-D	Dintho tse tiileng/kopaneng tse nang le bolelele, bophara, le bophahamo
Ho kopanya	Mokgwa wa ho kopanya dinomoro mmoho.
Aljebra	Karolo ya dipalo e sebedisang ditlhaku le disimbole ho emela dinomoro.
Watjhe/Tshupanako ya manaka	Mofuta wa watjhe/tshupanako e nang le manaka ho bontsha nako.
Daekeramo ya tatellano ya dintho	Setshwantsho/Moralo o bontshang tatellano ya dintho o sebedisa matheba kapa dintho.
Tlhopiso e nyolohang	Ho hlophisa dinomoro ho tloha ho e nyenyane ka ho fetisisa ho isa ho e kgolohadi.
Pele ho/Kamorao ho	Mantswe a sebediswang ho hlalosa boemo ba ho hong tatellanong.
Kgolwanyane	E kgolwanyane ho feta ntho enngwe
Botlase	Karolo e tlase ya ntho.
Ho sebetsa	Ho sebetsa bothata ba dipalo ho fumana karabo.
Khalendara	Tjhate e bontshang matsatsi, dibeke, le dikgwedi.
Mothamo	Boholo boo ntho e ka bo jarang/boholo ba sebaka ka hara ntho
Ditjhate	Didaekeramo kapa ditafole tse hlophang tlhahisoleseding.
Watjhe/ Tshupanako	Sesebediswa se sebediswang ho bolela nako
Bapisa	Ho sheba dintho tse pedi hore di fapana kapa di tshwana jwang.
Mohopolo	Kgopolo kapa kutlwisiso ya ho hong.
Dintho tse tshwarehang (ho ithuta ka ho nka karolo)	Ho ithuta o sebedisa dintho tse tshwarehang
Ho bala	Ho bua/bolela dinomoro ka tatellano
Ho sebetsa ka datha	Ho hlophisa le ho utlwisisa tlhahisoleseding.
Ho qhaqholla	Ho qhaqholla nomoro ka dikarolo tse nyenyane.
Dinomineita	Nomoro e ka fatshe/tlase palophatlong.
Phapang	Sephetho sa ha o tlosa.
Ho arola	Ho arola ka dikarolwana tse lekanang.
Nomoro e arolehang ka pedi	Nomoro e ka arolehang ka 2 ho se na ho salang.
Sefahleho	Sebaka se bateletseng/phatlaletseng ho sebopeho sa 3-D.
Palophatlo	Karolwana ya e felletseng.

Dikerafo	Setshwantsho se bontshang datha.
Kgolo ho	Letshwao le sebediswang ha nomoro e le kgolwanyane ho feta enngwe.
Sehlopha	Pokello ya dintho tse behwang mmoho.
Ho hlopha le ho arolelana	Mekgwa e sebedisitsweng ha o tsebisa mehopolo ya ho arola.
Halofa	Halofa e le nngwe ya e felletseng.
Bolelele	Mometho o bontshang hore ntho e telele hakae.
Nyane ho	Letshwao le sebediswang ha nomoro e le nyane ho feta enngwe.
Mometho	Nomoro e bontshang boholo kapa bongata ba se itseng.
Dipalo tsa hlooho	Tshebetso ya potlako ya dipalo ka hloohong
Tjhelete	Tjhelete ya pampiri le ya tshepe e sebediswang ho reka dintho.
Ho atisa	Mokgwa wa ho menahanya dinomoro.
Dipalokopanngwa	Dipara tsa dinomoro tse kopangwang ho fihla ho nomoro e filweng.
Molapalo	Mola o otlohileng o nang le tatellano ya dinomoro.
Nyumereita	Nomoro e ka hodimo ho palophatlo.
Botsekeng/Hodima hlooho	Tsela ya ho bolela nako, e bontshang dihora.
Nomoro e arolehang ka pedi	Nomoro e arolehang ka 2 ho na le ho salang.
Dinomoro tse bontshang boemo	Dinomoro tse bontshang boemo ka ho latellana.
Kerafo ya ditshwantsho	Tjhate e sebedisang ditshwantsho ho bontsha datha.
Boleng ba sebaka	Boleng ba dijiti enngwe le enngwe ho ya ka boemo ba yona nomoro.
Bothata/Qaka	Maemo a hlohang ho rarollwa.
Ho atametsa	Ho fumana nomoro e haufi/atametseng ho ya ka melao e itseng.
Tatellano	Tlhopiso e itseng ya dinomoro kapa diketsahalo.
Ho arolelana	Ho arola se itseng ka dikarolo tse lekanang.
Tlosa	Ho ntsha palo e itseng ho nomoro.
Karabo ya ha ho kopanngwa	Sephetho sa ha ho kopanngwa dinomoro, palo kapa dintho mmoho.
Molahare	Ha sebopeho se arolwa bohareng mme se fana ka dikarolo tse pedi tse tshwanang, lekanang.
Diforeimi tsa leshome	Sesebediswa se bontshang dihlopha tsa leshome.
Nako	Tsela ya ho metha ho tsamaya ha nako ka letsatsi.
Volumo	Boholo ba sebaka se nkwang ke ntho e itseng.